



**“ZAVOD ZA IZGRADNJU” a.d.  
Banja Luka**

Finansijski izvještaji za godinu koja se  
završava 31. decembra 2020. godine

i

Izvještaj nezavisnog revizora

**SADRŽAJ**

**Strana**

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

**1 - 4**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

Bilans stanja

Bilans uspjeha

Bilans tokova gotovine

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Napomene uz finansijske izvještaje

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva „ZAVOD ZA IZGRADNJU“ a.d. Banja Luka

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja „ZAVOD ZA IZGRADNJU“ a.d. Banja Luka („Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima u periodu, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je objelodanjeno u finansijskim izvještajima nekretnine, postrojenja i oprema Društva na dan 31. decembra 2020. godine iznose KM 2,807,881, dok pripadajuća revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti istih iznosi KM 2,821,887. U skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom, nakon početnog priznavanja, Društvo naknadno vrednuje nekretnine, postrojenja i opremu po revalorizovanoj vrijednosti. Društvo ne vrši revalorizaciju dovoljno redovno, kako bi se obezbjedilo da se knjigovodstvena vrijednost bitno ne razlikuje od fer vrijednost na kraju izveštajnog perioda, te prilikom naknadnog odmjeravanja nekretnina, postrojenja i opreme Društvo ne primjenjuje dosljedno jedinstvenu računovodstvenu politiku na cijelu grupu nekretnina, postrojenja i opreme, što nije u skladu sa zahtjevima MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“. Dodatno, Društvo nije prenijelo revalorizacione rezerve na neraspoređenu dobit za nekretninu knjigovodstvene vrijednosti KM 824,223, a koju je prodalo u toku 2019. godine. Takođe, Društvo umanjuje troškove amortizacije za iznos revalorizacionih rezervi koji predstavlja razliku između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj vrijednosti i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstava. Imajući u vidu naprijed iznijete činjenice, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme i revalorizacionih rezervi u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembra 2020. godine adekvatno iskazana.

Kao što je objelodanjeno u finansijskim izvještajima, dugoročni finansijski plasmani iskazani na dan 31. decembra 2020. godine iznose KM 153,627 od čega se iznos od KM 152,800 odnosi na učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Iako postoje indikatori, navedena učešća nisu testirana na obezvrjeđenje na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima MRS 36 „Umanjenje vrijednosti imovine“. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo nadoknadivost priznatih plasmana, niti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda na finansijske izvještaje Društva za 2020. godinu.

Kao što je objelodanjeno u finansijskim izvještajima, kratkoročna potraživanja na dan 31. decembar 2020. godine iznose KM 553,979. Kratkoročna potraživanja uključuju i potraživanja starija od godinu dana koja iznose KM 380,974, a za koja nam Društvo nije prezentovalo starosnu strukturu. Rukovodstvo Društva nije izvršilo procjenu nadoknadive vrijednosti ovih potraživanja u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje“. Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u efekte dodatnog obezvrjeđenja navedenih potraživanja koje je potrebno izvršiti na dan 31. decembra 2020. godine. Takođe, na dan 31. decembra 2020. godine, ukupna potraživanja od Grada Banja Luka iznose KM 174,578.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva „ZAVOD ZA IZGRADNJU“ a.d. Banja Luka (Nastavak)

### Osnova za mišljenje sa rezervom (Nastavak)

Istovremeno, Društvo ima neizmirene obaveze iz poslovanja i obaveze po osnovu primljenih avansa prema Gradu Banja Luka u ukupnom iznosu od KM 60,000. Na osnovu provedenog postupka nezavisne potvrde stanja potraživanja i obaveza od/prema Gradu, Društvo ima više iskazano stanje potraživanja za iznos od KM 94,446, dok istovremeno ima manje iskazano stanje obaveza za iznos KM 29,106.

Kao što je objelodanjeno u finansijskim izvještajima, obaveze za zarade i naknade zarada Društva na dan 31. decembra 2020. godine iznose KM 567,674 i uključuju reprogamirane obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske po osnovu obračunatih poreza i doprinosa iz ranijih godina. Društvo nije izvršilo usaglašenje navedenih obaveza sa evidencijama koje vodi Poreska uprava Republike Srpske. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u tačnost iskazanih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, niti da kvantifikujemo potencijalne efekte usaglašenja na finansijske izvještaje Društva.

Društvo nije izvršilo obračun i objelodanjivanje rezervisanja i potencijalnih obaveza po osnovu sudskih sporova. Nije nam prezentovana dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da procijenimo vjerovatnoću odliva resursa koji predstavljaju ekonomske koristi u skladu sa zahtevima MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva“, niti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda na finansijske izvještaje Društva za 2020. godinu.

U napomenama uz priložene finansijske izvještaje, Društvo nije izvršilo sva neophodna objelodanjivanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (*IESBA Kodeks*), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### Materijalno značajna neizvesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja

Skrećemo pažnju da su na dan 31. decembra 2020. godine, kratkoročne obaveze Društva su veće od njegove tekuće imovine za KM 561,028. Pored toga, uzimajući u obzir potencijalne efekte korekcija koje bi bilo neophodno izvršiti, a koje su navedene u Osnovama za mišljenje sa rezervom, nedostatak tekuće imovine je značajno veći. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Rukovodstvo smatra da će Društvo na osnovu plana poslovanja i uz finansijsku podršku vlasnika, obezbijediti neophodna sredstva za uredno izmirivanje dospjelih obaveza.

### Ključna pitanja revizije

Osim pitanja navedenih u odjeljku *Osnova za mišljenje sa rezervom*, utvrdili smo da ne postoje druga ključna pitanja revizije koja treba pomenuti u našem izvještaju.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva „ZAVOD ZA IZGRADNJU“ a.d. Banja Luka (Nastavak)

### Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu društva „ZAVOD ZA IZGRADNJU“ a.d. Banja Luka (Nastavak)

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (Nastavak)


Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Tibor Florjan.

Banja Luka, 10. juni 2021. godine



Tibor Florjan  
Lice ovlašćeno za zastupanje



Tibor Florjan  
Ovlašćeni revizor

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4



Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	4.345.491	1.371.946	2.973.545	3.000.465
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	15.350	3.313	12.037	
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	15.350	3.313	12.037	
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	4.176.514	1.368.633	2.807.881	2.846.128
020, dio 029	1. Zemljište	009	798.900		798.900	798.900
021, dio 029	2. Gradjevinski objekti	010	2.561.871	554.464	2.007.407	2.044.604
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	815.743	814.169	1.574	2.624
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	153.627		153.627	154.337
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	152.800		152.800	152.800
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	827		827	1.537
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	665.542		665.542	705.906
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	5.000		5.000	15.000
100 do 109	1. Zalihe materijala	033				
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	5.000		5.000	15.000

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	660.542		660.542	690.906
20, 21, 22	I. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	553.979		553.979	641.872
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	264.233		264.233	353.220
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	68.696		68.696	68.696
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	65.009		65.009	59.530
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	046	156.041		156.041	160.426
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	27.619		27.619	49.034
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	27.619		27.619	49.034
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	78.944		78.944	
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	5.011.033	1.371.946	3.639.087	3.706.371
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	5.011.033	1.371.946	3.639.087	3.706.371
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	5.011.033	1.371.946	3.639.087	3.706.371

Lice sa licencom:

Zegartović Zvezdana

Lice ovlašteno za zastupanje:

Zegartović Zvezdana



Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4



Ziro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 +112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	2.420.117	2.619.441
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	2.098.711	2.098.711
300	1. Akcijski kapital	103	1.926.853	1.926.853
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108	171.858	171.858
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	1.537	1.537
322	1. Zakonske rezerve	113	1.537	1.537
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	2.821.887	2.859.084
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119		
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	2.502.018	2.339.891
350	1. Gubitak ranijih godina	124	2.339.891	1.890.833
351	2. Gubitak tekuće godine	125	162.127	449.058
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	1.218.970	1.086.930
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.218.970	1.086.930
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	16.016	16.016
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	16.016	16.016
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	428.882	397.588
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	78.943	15.000
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	344.052	376.701
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	2.105	2.105
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	3.782	3.782
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	567.674	513.550
460 do 469	5. Druge obaveze	158	102.025	108.127
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	24.737	39.268
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	12.163	12.381
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	67.473	
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	3.639.087	3.706.371
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	3.639.087	3.706.371

Lice sa licencom: *Legatarić Brankica*  
 Lice ovlašteno za zastupanje: *Mirko Jovanović*



Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

Bilans uspjeha  
 na dan 31.12.2020.



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	786.970	898.636
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	786.970	898.636
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	786.970	898.636
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215		
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	934.484	938.201
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	50.951	53.835
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	756.994	714.442
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	718.434	671.585
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	38.560	42.857
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	60.631	57.517
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	4.364	14.051
540	a) Troškovi amortizacije	224	4.364	14.051
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	49.244	76.289
555	7. Troškovi poreza	227	12.300	22.067
556	8. Troškovi doprinosa	228		
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	230	147.514	39.565
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	9.654	101.913
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	9.654	101.913
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	244		

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	157.168	141.478
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	1.287	36.876
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		29.512
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	1.287	7.364
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	6.246	344.456
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	6.246	344.456
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	4.959	307.580
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-64 (R)

### Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezvrednje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrednje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrednje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvrednje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvrednje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294		
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295	162.127	449.058
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299		
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300	162.127	449.058
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	788.257	935.512
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	950.384	1.384.570
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	43	43
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	43	43
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	-162.127	-449.058
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
Maticni broj: 01152254  
JIB: 4400872730004  
Šifra djelatnosti: 7112  
Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
555-007-00031862-22 (G)  
562-100-80000994-04 (R)

**Bilans uspjeha**  
na dan 31.12.2020

-KM


Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417		
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418	162.127	449.058

Lice sa licencom: *Bojanović Božana*  
Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*



Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4



Ziro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	1.017.544	1.652.417
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	1.017.544	1.652.417
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504		
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	1.038.959	2.096.803
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	177.097	283.644
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	684.762	1.045.274
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508		
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	177.100	767.885
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	21.415	444.386
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		449.946
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		449.946
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		449.946
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532		
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	1.017.544	2.102.363
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	1.038.959	2.096.803
	E. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		5.560

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
Matični broj: 01152254  
JIB: 4400872730004  
Šifra djelatnosti: 7112  
Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
555-007-00031862-22 (G)  
562-100-80000994-04 (R)

**Tokovi gotovine**  
na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	21.415	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	49.034	43.474
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	27.619	49.034

Lice sa licencom: *Zogatorić Bražan*  
Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*



Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

АИФ БАНКА Ј.  
 ПРИМЉЕН  
 Дата: 24.02.2021

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

### Izvještaj o promjenama u kapitalu na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nekopriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
1.	Stanje na dan 01. 01. 20____ godine	901	1.648.765	2.908.261		1.537	-1.890.833	2.667.730		2.667.730
2.	Efeti promjena u računov. politikama	902		-49.177				-49.177		-49.177
3.	Efeti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____ godine (901 ± 902 ± 903)	904	1.648.765	2.859.084		1.537	-1.890.833	2.618.553		2.618.553
4.	Efeti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
5.	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
6.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
7.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908					-449.058	-449.058		-449.058
8.	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
9.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
10.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	449.946					449.946		449.946
11.	Stanje na dan 31. 12. 20____ godine / 01. 01. 20____. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	2.098.711	2.859.084		1.537	-2.339.891	2.619.441		2.619.441
12.	Efeti promjena u računov. politikama	913								
13.	Efeti ispravke grešaka	914								
14.	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____ godine (912 ± 913 ± 914)	915	2.098.711	2.859.084		1.537	-2.339.891	2.619.441		2.619.441

Q8HR1H - 23.02.2021

Naziv obveznika: ZIBL a.d.  
 Matični broj: 01152254  
 JIB: 4400872730004  
 Šifra djelatnosti: 7112  
 Sjedište: Ulica Marije Bursac broj 4

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00031862-22 (G)  
 562-100-80000994-04 (R)

### Izvještaj o promjenama u kapitalu na dan 31.12.2020


-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjel u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Osnovne rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak/pokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-37.197				-37.197		-37.197
	16. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					-162.127	-162.127		-162.127
	19. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan 20. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	2.098.711	2.821.887		1.537	-2.502.018	2.420.117		2.420.117

Lice sa licencom: *Zvezdana Krajcar*  
 Lice ovlašteno za zastupanje: *Zvezdana Krajcar*



\*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.



## ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ АД

Марије Бурсаћ 4, 78000 Бања Лука

Јиб:4400872730004

### Ноте уз финансијске извјештаје 31.12.2020.

#### НОТЕ УЗ БИЛАНС УСПЈЕХА

НОТА бр.1

#### ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА

*Приходи од продаје услуга књиже се након испостављања фактуре за извршене услуге купцу, односно кориснику услуге, умањени за износ пореза.*

РБ	О П И С	ИЗНОС
		1.1.- 1.12.2019.г.
1.	Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	0
2.	Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	786.969
3.	Приходи од продаје учинака на ино тржишту	0
4.	<b>Укупно:</b>	<b>786.969</b>

Природа дјелатности које обавља предузеће одређује претежну оријентисаност на домаће тржиште. Другим рјечима корисници услуга Завода су инвеститори јавних радова из области високоградње и нискоградње и органи општинских управа са подручја Р.С. и БиХ, те физичка и правна лица са подручја Града Бања Лука, Републике Српске и БиХ.

**НОТА бр.2.**  
**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

РБ	О П И С	ИЗНОС 1.1.- 1.12.2020.г.
1.	Добити по основу продаје нем.улаг., некрет. постројења и опреме	0
3.	Наплаћена отписана потраживања	0
4.	Приходи од смањења обавеза, укидања неиск. дугор.резерв.и остали непоменути приходи	1.287
	Укупно остали пословни приходи :	1.287

**НОТА бр.3.**  
**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

Пословни расходи признају се као расход за вријеме финансијског периода у којем су настали.

5125	Утрошени остали (режиски) материјал	14.421,43
5130	Трошкови нафтних деривата (горива и maziva)	13.187,42
5133	Трошкови електричне енергије	8.742,94
5135	Трошкови gasa	424,54
5136	Трошкови топлотне енергије	14.174,61
5200	Bruto bruto zarada sa punim radnim vremenom	691.642,21
5220	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	26.792,46
5240	Отпремнине за одлазак у пензију	11.228,89
5243	Помоћ запосленим у складу са прописима о раду	910,00
5250	Трошкови дневница на службеном путу	62,50
5251	Трошкови смјештаја и исхране на службеном путу	80,00
5292	Накнада Трошкова Превоза Radnika На Posao	26.277,89
5313	Трошкови PTT услуга - телефон, internet, fisk. kasa	10.589,29
5320	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	6.009,35

5350	Troškovi oglasa u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, u biskopima i sl.	450,00
5390	Troškovi za usluge u prometu proizvoda i usluga	11.069,96
5391	Troškovi komunalnih usluga	8.118,18
5393	Naknada za korišćenje auto-puta	51,50
5399	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	24.342,53
5400	Troškovi amortizacije koji se uključuju u poresku osnovicu	4.363,54
5500	Troškovi računovodstvenih usluga	15.300,00
5502	Troškovi za advokatske usluge	7.000,00
5506	Troškove izmjena koje se vrše na postojećim programima za računare	6.197,00
5509	Ostale neproizvodne usluge	7.256,38
5510	Troškovi reprezentacije u poslovnim prostorijama	1.648,52
5515	Troškovi za poklone	2.053,00
5519	Ostali troškovi reprezentacije	647,20
5525	Premije osiguranja sredstava u transportu	1.114,61
5527	Premije osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnih slučajeva	419,99
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	3.090,87
5531	Troškovi za bankarske usluge	777,10
5550	Porez na imovinu	10.204,86
5551	Naknada za korišćenje šuma	551,78
5552	Naknada za protivpožarnu zaštitu	236,09
5554	Naknada za pkorišćenje i zagađenje voda	519,00
5557	Komunalna i republička taksa na firmu	660,00
5559	Ostali porezi koji terete troškove	127,50
5591	Takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne takse i dr.)	2.207,30
5592	Sudski troškovi i troškovi viještačenja	400,00
5593	Troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije	886,00
5599	Ostali nematerijalni troškovi	245,70
<b>УКУПНО</b>		<b>934.484</b>

НОТА бр.3.1.  
ОСТАЛИ РАСХОДИ

5792	Troškovi sudskih i drugih sporova	5.053,66
5799	Nepomenuti ostali rashodi	1.191,62
<b>УКУПНО</b>		<b>6.246</b>

НОТА бр.4  
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи и расходи од камата укључују камате обрачунате од стране пословних банака за средства на жиро рачунима предузећа, те камате по основу кредита.

*Нето ефекти финансирања*

РБ	О П И С	1.1. - 31.12.2020.г.
1	Приходи од камата	0
2	Позитивне курсне разлике	0
3	<b>Укупан финансијски приход</b>	0
4	Расходи од камата	9.041
	Негативне курсне разлике	0
5	Остали финансијски расходи	0
6	<b>Укупан финансијски расход</b>	9.041
7	<b>Губитак финансирања (6-3)</b>	9.041

НОТА бр.5 - НЕТО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Стратегија предузећа код усвајања политика везаних за порез на добитак свакако укључује принцип потпуног поштовања актуелне легислативе и прилагођавање оперативних планова на начин да се у пракси искористе све пореске олакшице те да се на сваки начин отклони опасност кориговања пореске основице на више у условима контроле релевантних трошкова.

Ставке које се признају у пореском билансу као увећање пореске основице и њено смањење утврђене су на основу релевантних рачуноводствених величина у складу са пореским законом и стандардима рачуноводства.

РБ	О П И С	2020.г.
	<b>Бруто резултат ( добитак и губитак прије опорезивања )</b>	
1	Добитак прије опорезивања	
2	Губитак прије опорезивања	162.127
	<b>Текући и одложени порез на добит :</b>	
3	Порески расходи периода	0
4	Одложени порески расходи периода	0
5	Одложени порески приходи периода	0
	<b>Нето резултат ( Нето добитак и нето губитак периода )</b>	
6	Нето добитак текуће године	0
7	Нето губитак текуће године	162.127

## НОТЕ ( ЗАБИЉЕШКЕ ) УЗ БИЛАНС СТАЊА

### ЗАБИЉЕШКЕ УЗ ПОЗИЦИЈЕ АКТИВЕ

#### НОТА 1.

##### Некретнине , постројења , опрема и друга материјална средства

Рачуноводствене политике уз ову билансну позицију утврђене су у складу са Рачуноводственим стандардом РС - 16. Према параграфу 99 овог Стандарда неопходно је да рачуноводственом политиком буде утврђен :

- начин утврђивања висине отписа ,
- капитализација трошкова камата и других трошкова ,
- лизинг и
- примљена владина помоћ у облику поклона

Сагласно параграфу 60 и 62 Рачуноводственог стандарда РС-16 , вриједност некретнина , опреме и постројења се утврђује као разлика између њихове набавне вриједности и акумулиране амортизације.

Улагања у непокретности , постројења и опрему која задовољавају критеријуме утврђене у параграфима 24-27 Рачуноводственог стандарда РС - 16 , се активирају односно укључују у вриједност средстава, будући да се очекује да ће по основу њих у будућности притицати у предузеће економске користи које су веће од првобитних

Према усвојеној рачуноводственој политици предузећа која се односи на утврђивање

отписа некретнина, постројења и опреме;

Некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вриједности која је умањена за исправку вриједности (отписану вриједност)

Накнадно вредновање средстава по ревалоризованој вриједности захтијева усклађивање књиговодствене са процјењеном фер вриједношћу основних средстава што доводи до настанка ревалоризационих прихода или расхода. Када је процјењена фер вриједност осн. сред. већа од књиговодствене вриједности, долази до настанка ревалоризационих прихода који се признају у оквиру капитала као ревалоризационе резерве. Уколико је процјењена фер вриједност средстава мања од књиговодствене вриједности, настали ревалоризациони расходи се покривају до висине расположивих ревалоризационих резерви, а уколико су већи од тога разлика се признаје у билансу успеха предузећа.

За утврђивање висине годишњег отписа користи се праволинијска метода.

Процјењени вијек трајања за поједине облике имовине је сљедећи:

- 21	Пословни објект	75 година
- 2101	Монтажни објекти	од 10 до 20 година
- 22	Опрема	до 5-10 година

Отписивање се не примјењује на основна средства која се налазе у припреми

Отписивање сталне имовине се врши примјеном линеарне методе по минималним стопама које се одређују за свако поједино основно средство овисно од процјењеног преосталог вијека кориштења појединих основних средстава.

Када се средства која су предмет амортизације стављају ван употребе или се на неки други начин отуђују, њихова набавна и отписана вриједност се искњижава са одговарајућих рачуна.

Приходи и расходи који настају у вези са отуђењем сталних средстава се обухватају као остали приходи и расходи.

#### Основна средства

Структура основних средстава	Грађ. Обј.	Опрема	Укупно
Набавна вриједност основних средстава на дан 31.12.2020.год.	2.561.871	815.743	3.377.614
Исправка вриједности основних средстава на дан 31.12.2020.год.	554.464	814.169	1.330.386
Нето књиговодствена вриједности осн.сред. на дан 31.12.20.године	2.007.407	1.574	2.047.228
Вриједност земљишта у власништву Завода на дан 31.12.2020.год.			798.900
<b>Укупна Нето књигов.вриједност основних средстава на дан 31.12.2020.год.</b>			<b>2.973.545</b>
У2020.години уложило се у лиценце као нематеријано улагање 15.350 КМ, а исправљено је 3.313, гдје нето вриједност износи 12.037 КМ			

#### НОТА 4. ТЕКУЋА ИМОВИНА

Текућу имовину предузећа на дан 31.12.2020.године чине :

- Краткорочна потраживања и дати аванси
- Готовина и готовински еквиваленти

##### АОП 032 - Залихе, стална средства намјењена отуђењу и дати аванси

Рачуноводствена политика

- Залихе материјала се обухватају по набавној вриједности
- Дати аванси се процјењују по номиналној / набавној вриједности

Залихе	31.12.2020.г.
1 Материјал	0
2 Дати аванси	5.000
<b>Укупно :</b>	<b>5.000</b>

**НОТА 5.****Краткорочна потраживања и пасмани**

Рачуноводствена политика

- Процјењивање краткорочних потраживања врши се по њиховој номиналној вриједности, и уз примјену начела ниже вриједности, ако се при појединачној процјени утврди да је очекивана наплата нижа од висине потраживања.

Потраживања по основу продаје	31.12.2020.г.
Потраживања од купаца у земљи	264.233
Потраживања од купаца у иностранству	68.696
Потраживања из специфичних послова	65.009
Друга потраживања	156.041
<b>Укупно :</b>	<b>660.542</b>

**НОТЕ - ЗАБИЉЕШКЕ УЗ ПОЗИЦИЈЕ ПАСИВЕ****НОТА 6 - КАПИТАЛ****Нота 6.1. : Основни капитал**

Поступак приватизације државног дијела капитала започео је крајем 2003.године и то у складу с Правилима лицитације и специјалне лицитације.

Процес приватизације предузећа успјешно је завршен у 2004. години.

**Капитал :**

Остали капитал:	1.926.853
Законске резерве	171.858
Револоризационе резерве	2.821.887
Губитак ранијих година	(2.339.891)
Губитак текуће године	(162.127)
<b>Свега :</b>	<b>2.420.117</b>

Обавезе :

Остале финансијске обавезе	16.016
Премије аванси	78.943
Добављачи у земљи	344.052
Добављачи из иностран	2.105
Остале обавезе	3.782
Обавезе за зараде и накнаде	567.674
Друге обавезе	102.025
ПДВ	24.737
Остали порези	12.163
пвр	67.473
<b>Укупне обавезе:</b>	<b>1.218.970</b>

Ноте сачинила :

\_\_\_\_\_



Генерални директор :

\_\_\_\_\_



## **BDO d.o.o. Banja Luka**

Ive Andrića 15  
78000 Banja Luka  
Republika Srpska, BiH  
Tel: +387 51 225 011  
Fax: +387 51 225 012

[www.bdo.ba](http://www.bdo.ba)

